

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU OŠ "ALIJA NAMETAK" SARAJEVO
Zaima Šarca 15, 71000 Sarajevo
Tel. 033 225/618, tel/fax: 033 211 075
osansa.edu@osansa.edu.ba



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
JU OŠ "ALIJA NAMETAK" SARAJEVO
Zaima Šarca 15, 71000 Sarajevo
Phone: 033 225/618, phone/fax: 033 211 075
osansa.edu@osansa.edu.ba

Ime i prezime roditelja/staratelja: _____

Adresa i mjesto stanovanja: _____

Kontakt telefon: _____

Datum: ____ . ____ .20 ____ . godine

PREDMET: MOLBA ZA ODSUSTVO SA NASTAVE

Obraćam se

_____ (razredniku do 3 dana, direktoru do 5 dana, Nastavničkom vijeću do 15 dana)

da odobri odsustvo mog djeteta sa nastave u periodu

od _____ do _____

Ime i prezime učenika: _____

razred: _____ odjeljenje: _____

rođenog/e: _____ u _____, nastanjenog/e u _____
(datum) (mjesto)

ulica: _____ broj _____

Ime i prezime razrednika/ce: _____

Razlog odsustva sa nastave (napisati objašnjenje i razlog): _____

